



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina XXX - Broj 28

Četvrtak, 17. 7. 2025. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu čl. 12. tačka b) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 24. Radnoj sjednici održanoj 15.07.2025. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Član 1.

(Izmjena člana 31.)

U Zakonu o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/22) član 31. mijenja se i glasi:

"Član 31.

(Školarine i druge naknade na javnim visokoškolskim ustanovama)

- (1) Na prijedlog senata, upravni odbor uz prethodnu saglasnost Vlade, utvrđuje visinu školarine, upisnine i drugih naknada koje su studenti obavezni plaćati za usluge koje visokoškolske ustanove i članice univerziteta pružaju studentima u svim statusima i na svim ciklusima studija.
- (2) Visina školarine iz stava (1) ovog člana može biti različita za članice javne visokoškolske ustanove i u okviru njih za različite studijske programe.
- (3) Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djece bez oba roditelja, a koji imaju prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo, oslobođeni su troškova plaćanja školarine, odnosno školju se na teret Budžeta Kantona Sarajevo, do navršених 26 godina života.
- (4) Student iz stava (3) ovog člana gubi pravo na oslobađanje od troškova plaćanja školarine ukoliko drugi put zaredom obnovi istu godinu studija.
- (5) Lice sa utvrđenim stoprocentnim invaliditetom ima pravo upisati se na javnu visokoškolsku ustanovu u statusu studenta oslobođenog od troškova plaćanja školarine, bez

moćnosti da ovaj status izgubi, na bilo kojem studijskom programu svih ciklusa studija pod uslovom da je:

- a) položilo prijemni ispit;
 - b) sposobno obavljati praktične zadatke u nastavi;
 - c) steklo pravo upisa na odgovarajući ciklus studija;
 - d) dostavilo dokaz nadležne institucije o statusu lica sa invaliditetom i procentu invaliditeta.
- (6) Redovan samofinansirajući student prvog ciklusa studija, drugog ciklusa studija i integrisanog studija koji je prvi put upisan u tekuću studijsku godinu, a koji je položio sve ispite iz tekuće studijske godine i prema ostvarenoj prosječnoj ocjeni iz tekuće studijske godine spada u 20% najbolje rangiranih studenata na svom studijskom programu u toj godini studija, oslobađa se obaveze troškova plaćanja školarine za nastavak studija.
 - (7) Rangiranje studenata iz stava (6) ovog člana vrši se prema postignutoj prosječnoj ocjeni zadnjeg dana akademske godine, odnosno 30. septembra.
 - (8) U slučaju da je prilikom rangiranja studenata u skladu sa st. (6) i (7) ovog člana:
 - a) broj studenata na rang listi jednak ili manji od pet, troškova plaćanja školarine oslobađa se prvi student sa rang liste;
 - b) broj studenata na rang listi između šest i 10, troškova plaćanja školarine oslobađaju se prva dva studenta sa rang liste;
 - c) ukoliko 20% najbolje rangiranih studenata nije cijeli broj, broj studenata koji se oslobađaju troškova plaćanja školarine zaokružuje se na naredni cijeli broj;
 - d) ukoliko se na posljednjem mjestu rang liste sa istim prosjekom nalazi veći broj studenata, koji su ostvarili pravo na oslobađanje troškova plaćanja školarine, nakon rangiranja iz tač. a), b) i c) iz ovog stava, svi ti studenti se oslobađaju plaćanja troškova školarine.
 - (9) Nakon rangiranja studenata u skladu sa st. (6), (7) i (8) ovog člana student koji je oslobođen troškova plaćanja školarine stiče status redovnog studenta i taj status

- zadržava na način i pod uslovima iz člana 3. tačka aaa) ovog zakona.
- (10) Najkasnije 30 dana prije početka upisa u novu studijsku godinu, Skupština, na prijedlog Vlade, svojim zaključkom može utvrditi dodatne kriterije i uslove za oslobađanje troškova plaćanja školarine ili gubitak statusa studenta oslobođenog od troškova plaćanja školarine za studente prvog ciklusa studija, drugog ciklusa studija i integrisanog studija, koji se realizuju u okviru javne visokoškolske ustanove."

Član 2.

(Novi član 172a.)

Iza člana 172. dodaje se novi član 172a. koji glasi:

"Član 172a.

(Normativi i standardi)

- (1) Na prijedlog Ministarstva, Vlada donosi Normative i standarde za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo.
- (2) Na prijedlog Ministarstva, Vlada imenuje komisiju za tumačenje Normativa i standarda iz stava (1) ovog člana, na period od jedne godine.
- (3) Komisiju iz stava (2) ovog člana obavežno čine predstavnici Ministarstva i predstavnici visokoškolskih ustanova na području Kantona Sarajevo."

Član 3.

(Izmjena člana 175.)

- (1) U članu 175. mijenja se stav (5) i glasi:
- "(5) Lica koja su započela postdiplomski studij za stjecanje stepena magistra nauka/umjetnosti i doktora nauka imaju pravo steći naučni stepen magistra nauka/umjetnosti, odnosno doktora nauka zaključno sa 30.09.2028. godine."
- (2) U članu 175. mijenja se stav (11) i glasi:
- "(11) Student koji je započeo studij po predbolonjskom sistemu studija ima pravo, u skladu sa zakonom, isti okončati do 30.09.2028. godine."

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-39639/25

Predsjedavajući

15. jula 2025. godine

Skupštine Kantona Sarajevo

Sarajevo

Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 24. Radnoj sjednici održanoj dana 15.07.2025. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMAMA

Član 1.

(Izmjena člana 7.)

U Zakonu o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14- Prečišćeni tekst i 23/16) član 7. mijenja se i glasi:

"Član 7.

(Način plaćanja takse)

- (1) Takse propisane Tarifom sudskih taksi su prihod Budžeta Kantona Sarajevo.

- (2) Taksa se uplaćuje na depozitni račun Kantona Sarajevo, uplatnicom (gotovinski nalog) ili putem bezgotovinskog plaćanja u skladu sa propisima kojima se regulišu platne transakcije, način uplate javnih prihoda i propisima kojima se reguliše elektronsko plaćanje.
- (3) Takse se mogu plaćati i u sudskim taksenim markama ako iznos takse nije veći od 50 KM.
- (4) Propis o emitovanju i distribuciji sudskih taksenih maraka donosi Vlada Kantona Sarajevo.
- (5) Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo će posebnim pravilnikom propisati postupak štampanja i prodaje sudskih taksenih maraka."

Član 2.

(Izmjene člana 9.)

- (1) U članu 9. u stavu (1) tačka b) mijenja se i glasi:
- "b) Federacija Bosne i Hercegovine i njeni organi;"
- (2) Tačka f) mijenja se i glasi:
- "f) ustanove za socijalnu zaštitu i ustanove za socijalnu sigurnost;"
- (3) Tačka i) mijenja se i glasi:
- "i) lica u postupku ostvarivanja prava iz radnog odnosa;"
- (4) Tačka m) mijenja se i glasi:
- "m) privredna društva koja zapošljavaju lica s invaliditetom i zaštitne radionice prilikom svih upisa u sudski registar;"

Član 3.

(Dopuna člana 10.)

U članu 10. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

- "(7) Za upis osnivanja privrednog društva u sudski registar, ne plaća se taksa."

Član 4.

(Izmjena člana 19.)

Član 19. mijenja se i glasi:

"Član 19.

(Obračun i kontrola plaćanja takse)

- (1) Obračun i kontrolu plaćanja takse koju je takseni obveznik dužan da plati vrši sud, odnosno službeno lice koje poduzima radnje u postupku.
- (2) Ako taksa nije plaćena sud poziva taksenog obveznika da u roku od osam dana od dana dostavljanja poziva plati dugujuću taksu.
- (3) U pozivu iz stava (2) ovog člana sud je dužan navesti iznos obračunate neplaćene takse, podatke o računu i vrsti prihoda na koju se taksa ima uplatiti i naznaku da će se taksenom obvezniku ukoliko taksu ne plati u roku od osam dana od dostavljanja poziva pored dugujuće takse obračunati i kaznena taksa u visini 50% od iznosa dugujuće takse.
- (4) Ukoliko takseni obveznik po pozivu suda u roku iz stava (3) ovog člana ne plati taksu, sud će donijeti rješenje kojim se takseni obveznik obavezuje da u roku od osam dana od dana prijema rješenja plati dugujuću taksu i kaznenu taksu.
- (5) Protiv rješenja iz stava (4) ovog člana je dopuštena žalba u roku od osam dana od dana prijema rješenja.
- (6) Izjavljena žalba ne odlaže izvršenje rješenja iz stava (4) ovog člana."

Član 5.

(Novi član 19a.)

Iza člana 19. dodaje se novi član 19a. koji glasi: